

t161_glib_001 (TMJnDYUTxmznoNoM- njq84fSmR11TVyQ32Wo)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finset_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_glib_000 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m3_glib_001 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m4_glib_001 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_glib_001 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_glib_001 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_glib_001 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k12_glib_001 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k15_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v4_relat_1 X0 k5_numbers) \wedge ((v1_funct_1 \\ & X0) \wedge ((v1_finset_1 X0) \wedge (v1_glib_000 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m3_glib_001 \\ & X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m3_glib_001 X2 X0) \Rightarrow ((m4_glib_001 X2 X0 X1) \Leftrightarrow \\ & ((r1_glib_001 X0 (k3_glib_001 X0 X1) (k4_glib_001 X0 X1) X2) \wedge (\exists X3. \\ & (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (k12_glib_001 X0 X1))) \wedge (k12_glib_001 \\ & X0 X2 = k15_finseq_1 X3)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v4_relat_1 X0 k5_numbers) \wedge ((v1_funct_1 \\ & X0) \wedge ((v1_finset_1 X0) \wedge (v1_glib_000 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. \forall X2. \\ & \forall X3.(m3_glib_001 X3 X0) \Rightarrow ((r1_glib_001 X0 X1 X2 X3) \Leftrightarrow ((k3_glib_001 \\ & X0 X3 = X1) \wedge (k4_glib_001 X0 X3 = X2)))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v4_relat_1 X0 k5_numbers) \wedge ((v1_funct_1 \\ & X0) \wedge ((v1_finset_1 X0) \wedge (v1_glib_000 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m3_glib_001 \\ & X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m3_glib_001 X2 X0) \Rightarrow ((m4_glib_001 X1 X0 X2) \Rightarrow \\ & ((k3_glib_001 X0 X1 = k3_glib_001 X0 X2) \wedge (k4_glib_001 X0 X1 = k4_glib_001 \\ & X0 X2)))))) \end{aligned}$$